

SA EXAM PAPERS This Paper was downloaded from SAEXAMPAPERS
SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal



You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexampapers.co.za



**SA EXAM
PAPERS**

SA EXAM PAPERS
Proudly South African



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KEREITE YA 12

SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA BOBEDI (SAL)

PAMPIRI YA BORARO (P3)

PUDUNGWANA 2025

MATSHWAO: 80

NAKO: Dihora tse 2½

Pampiri ena e na le maqephe a 8.



SA EXAM PAPERS

DITAELO LE DIKELETSO HO MOHLAHLOBUWA

1. Pampiri ena e arotswe DIKAROLO TSE THARO, e leng:

KAROLO YA A: Moqoqo	(40)
KAROLO YA B: Ditema tsa Kgokahano tse telele	(20)
KAROLO YA C: Ditema tsa Kgokahano tse kgutshwane	(20)
2. Araba potso E LE NNGWE karolong E NNGWE le E NNGWE.
3. Araba dipotso TSOHLE ka Sesotho.
4. Qala KAROLO E NNGWE le E NNGWE leqepheng LE LETJHA.
5. Etsa moralo (mohl. ka ho iketsetsa mmapa wa monahano/daekramo/tjhate e bontshang tatellano ya mehopolo kapa lenane la dintlha tseo o tlang ho ngola ka tsona) o bale hape mme o lokise diphoso. Meralo e hlahe PELE ho tema e nngwe le e nngwe.
6. Meralo yohle e bontshwe ka tshwanelo hore ke meralo. O eletswa ho seha mola ka ho habahanya meralo yohle.
7. O eletswa ho sebedisa nako ya hao tjena:

KAROLO YA A: Metsotso e 75
KAROLO YA B: Metsotso e 38
KAROLO YA C: Metsotso e 37
8. Nomora dikarabo tsa hao jwalo feela kaha dipotso di nomorilwe pampiring ena ya dipotso.
9. Ngola sehlooho sa potso eo o e kgethileng.
10. Sehlooho se SE KE sa balellwa ha ho balwa palo ya mantswa.
11. Ngola ka mongolo o makgethe mme o balehang.



KAROLO YA A: MOQOQO.**POTSO YA 1**

Kgetha sehlooho kapa setshwantsho SE LE SENG mme o ngole moqoqo wa bolelele ba mantswe a 200 ho isa ho a 250. Ha o kgethile ho ngola ka setshwantsho, o nehe moqoqo wa hao sehlooho. Hopola ho etsa moralo mme o be o boele o lekole moqoqo wa hao botjha ho hlaola diphoso.

- 1.1 Lerato [40]
- 1.2 Motho ya nang le botho bo hlolang. [40]
- 1.3 Letsatsing leo, dintho tsohle di ile tsa fetoha. [40]
- 1.4 Ka tla ka utlwa bohloko! [40]

Kgetha setshwantsho SE LE SENG ho tse latelang, o ntano ngola moqoqo ka seo sehlooho se se tlisang kelellong ya hao. Nomora potso ya hao (1.5, 1.6, 1.7 KAPA 1.8). O nehe moqoqo wa hao sehlooho se loketseng.

ELA TLHOKO: Ho tlamehile ho ba le kgokahano dipakeng tsa moqoqo wa hao le setshwantsho seo o se kgethileng.

1.5



[Setshwantsho se qotsitse ho www.ecr.co.za]

SA EXAM PAPERS

[40]

1.6



[Setshwantsho se qotsitswe ho www.pinterest.com]

[40]

1.7




[Setshwantsho se qotsitswe ho www.pinterest.com]

[40]



1.8



[Setshwantsho se qotsitswe ho www.pinterest.com]

[40]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A: 40



SA EXAM PAPERS

KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE

POTSO YA 2

Kgetha mme o ngole tema E LE NNGWE ya bolelele ba mantswe a 80 ho isa ho a 100. Hopola ho etsa moralo mme o be o boele o lekole tema ya hao botjha ho hlaola diphoso.

2.1 LENGOLO LA SETSWALLE

Lelapa la habo motswalle wa hao le hlahetswe ke bothata motseng wa habo. Ngolla motswalle wa hao lengolo moo o mo kgothatsang maemong ao ba leng ho ona.

[20]

2.2 LENGOLO LA SEMMUSO

Ho na le nkgono le nntatemoholo ba dulang moo ho lahlelwang matlakala teng. Ngolla mookamedi wa Mokgatlo wa tsa Ntshetsopele wa Setjhaba wa Naha lengolo ho ba kopela thuso.

[20]

2.3 RAPOROTO

E mong wa baithutimmoho le wena o fumanwe a kopitsa ka tlhahlobong mme o mmone. Ngolla mosuweloo ho raporoto ho nehelana ka bopaki ba se etsahetseng.

[20]

2.4 PUISANO

O sebakadi sa rugby mme mokwetlisi wa hao o hana ha o bapala papadi ya makgaolakang ka lebaka la ho fihla ka morao ho nako boikwetlisong. Ngola puisano e dipakeng tsa hao le mokwetlisi.

[20]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 20



KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE

POTSO YA 3

Kgetha mme o ngole tema E LE NNGWE ya bolelele ba mantswe a 60 ho isa ho a 80 (dikahare feela). Hopola ho etsa moralo mme o be o boele o lekole tema ya hao botjha ho hlaola diphoso.

3.1 PHOUSERARA

Kereiti ya 12 e na le leeto le mabapi le thuto e itseng. Ngola phousetara moo o tsebisang bana ba Kereiti ya 12 ka leeto leo.

[20]

3.2 IMEILE

O moetapele wa lekgotla la baithuti selemong sa 2025 mme le hloka phaposi ya ho itokisetsa ditlahlabo. Ngolla mosuwelhoohe imeile o mo kope tumello ya ho sebedisa phaposi e nngwe.

Taka (teroya) foromo e ka tlase BUKENG YA HAO YA DIKARABO ha o kgetha ho araba potso ena o nto arabela ho yona.

ELA TLHOKO: Ha o abelwe matshwao bakeng sa mokgabiso.

	Ho ...	<input type="text"/>
	Cc ...	<input type="text"/>
Romela	Sehlooho	<input type="text"/>

[20]

3.3 DITAELO

Ngolla motswalle wa hao ya kenang sekolo hole le lapeng ditaelo tsa ho hlatswa diaparo ka matsoho.

Ithuse ka disebediswa tse latelang:

Dibata tse pedi
Metsi
Sesepa sa ho hlatswa
Sta-Soft
Dipekse



[Setshwantsho se qotsitswe ho www.tipsbulletin.com]

[20]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C: 20
MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA: 80



SA EXAM PAPERS